



Orientacions estrategicas e plan d'accion tà la polica lingüistica partenariala portada per l'Ofici public de la lenga occitana

2019-2023

Document adoptat par l'Assemblada generala deu 28 de noveme 2018

SOMMAIRE

EDITO - Occitan : un plan d'accion tà mèi de locutors actius	3
Las orientacions estrategicas	4
Axe 1 – Intensificar la demanda	4
Axe 2 – Mantiéner e amelhorar l'auhèrta	5
Axe 3 – Experimentar tralhas	6
Lo plan d'accion de l'OPLO en un còp d'uèlh	7
Acompanhar e conselhar	8
Ficha-accion 1 – Ròtle d'animacion territoriau	8
Ficha-accion 2 – Ròtle d'expertisa e d'acompanhament	9
Ficha-accion 3 - Ròtle d'experimentacion e de capitalizacion	11
Observar e mesurar	12
Ficha-accion 4 – Mesurar la practica de la lenga	12
Ficha-accion 5 – Apitar un dispositiu de concertacion permanenta	13
Comunicar e har conéisher	14
Ficha-accion 6 – Rénder l'occitan attractiu : valorizar un discors de pròva tad amuishar los beneficis de la practica de la lenga e deu bilingüisme	14
Ficha-accion 7 – Har conéisher l'OPLO amei lo son ròtle	15
Ficha-accion 8 – Aviar ua politica partenariau dab los organismes public d'interès tà la valorizacion de la lenga	16
Sostiéner las accions de terren	17
Ficha-accion 9 – Sostiéner l'ensenhament escolar	17
Ficha-accion 10 – Sostiéner la formacion taus adultes	19
Ficha-accion 11 – Sostiéner las aisinas de regulacion e de socializacion de la lenga	20
Ficha-accion 12 – Sostiéner los projèctes amassaires e mobilizators deus territòris au profieit de la lenga	21

EDITO - Occitan : un plan d'accion tà mèi de locutors actius

Miadas dempuish annadas peu mitan associatiu e las institucions, apujadas peus tèxtes internacionaus sus la protecccion de la diversitat linguistica e culturau, accions qu'an permetut ua presa de consciéncia de la necessitat de sauvagardar e de promòver la lenga occitana dens las nostas regions e academias.

Aquera presa de consciéncia que demora totun de consolidar e d'amplificar.

D'après las enquèstas sociolinguisticas realizadas en Aquitània e en Mieidia-Pirenèus (en 2008 e 2010), enter 9 % e 18 % deus abitants qu'èran bilingües ; e dinc a 6 % deus escolans que son escolarizats en cordèra bilingua. Qu'èm enquèra luenh, donc, deus 30 % d'individús bilingues per classa d'atge, sulhet determinat per l'Unesco entà considerar qu'ua lenga n'ei pas mei en dangèr.

Qu'ei donc necessari de har progressar lo nombre de locutors actius, qu'ei a díser de personas que parlan, legen utilizan e transmeten la lenga occitana.

L'Ofici public de la lenga occitana (OPLO), navèth utís en lo paisatge institutionau, qu'ei vadut de la conviccion qu'au mejan d'un partenariat enter l'Estat e las Regions Novèla-Aquitània e Occitània, lo nombre de locutors actius, en particular enter las generacions mei joenas, que poderé estar desenvolopat dens las annadas qui vienen.

Desvolopar un plan d'accion entà l'OPLO, qu'ei donc se fixar com objectiu purmèr de reconquistar navèths locutors e navèths espacis d'usatge de la lenga occitana.

Qu'ei tanben considerar qu'a tots los nivèus – Estat, collectivitats territoriaus, institucions publicas o privadas, associacions, familhas e individús, qu'avèm ua competéncia particulara sus la question de l'occitan, e que nos cau avançar amassas entà perméter aquera reconquista.

Que nos cau donc acompanhar miélhers las accions que cèrcan la transmission e l'usatge de la lenga dens los territòris ; mobilizar los individús, las familhas, las associacions, las estructuras de formacion e las collectivitats territoriaus. Que nos cau conéisher miélhers los usatges e las representacions ; har conéisher miélhers la lenga, la promòver mei hòrt, capvath un discors de prova e la difusion d'elements ligats aus sons usatges e la soa transmission.

Que nos cau cambiar las representacions de la población e deus decidors, e qu'ei l'ambicion fixada per aqueth plan d'accion, que resulta d'ua consultacion larga entamiada un an i a. Que desiram arremerciar las e los qui an constribuit a l'elaboracion d'aqueith document.

Que portam lo vòt qu'aqueith plan d'accion sia un guida vertadèr de l'accion publica entà l'occitan, entà l'OPLO mes tanben per tots los qui vòlen participar au desenvolopament de l'occitan e deus sons usatges.



Charline Claveau-Abbadie

Presidenta de l'OPLO,
Conselhière Regionala de Novèla-Aquitània6

Las orientacions estrategicas

Vadut en seteme de 2015, l'Ofici public de la lenga occitana (OPLO), organisme qu'amassa l'Estat e mei las Regions Novèla-Aquitània e Occitania, qu'ei estat pensat tad impulsar ua dinamica partenariau mei hòrta de cap tà la transmission e mei la socializacion de la lenga occitana suus territòris de las Regions Occitania e Novèla-Aquitània. Lo son objectumàger qu'ei d'aumentar lo nombre de locutors actius, mei que mei auprès de las joenas generacions, e pr'ac har, qu'articula la soa accion dab las institucions mei los actors de terren qui òbran quotidianament dens aqueth camp d'accion. De hèit, per fin de sauvaguardar la lenga occitana, tostems considerada per l'Unesco com en dangèr seriós d'extincion, qu'apareish necessari de passar un navèth cap, e atau unir totas las fòrças mobilizaderas, en vista deu son arrebitatge.

Dens aquera vista, dotar l'OPLO d'un plan d'accion, qu'ei li perméter de pausar un encastre clar e concertat relatiu a las soas intervencions, de las ierarquizar, e d'un aute costat de las organizar dab los actors institucionaus e de terren, a l'escala interregionau amei interacademica, véser nacionau. Qu'ei tanplan li perméter de definir objectius d'aténher qui son partetjats per l'ensemble deus actors publics o privats, mes tanben mesurables, definits dens lo temps e realistas.

Au cap d'un anament de 6 mes de concertacion, apitat sus talhèrs de tribalh intèrnas, un quinzenat d'entretiens qualitatius, cinc talhèrs territoriaus agent amassat 180 personas mei ua consulta numerica agent permés d'arrecuélher mei d'un trentenat de contribucions escriutas, l'Ofici public de la lenga occitana que s'ei apoja sus las atentas, remarca amei suggestions de l'ensemble deus participants per tant de defenir las soas prioritats estrategicas tà las annadas venentas.

La reflexion estrategica a l'entorn de l'accion de l'Ofici e la soa ambicion tà l'avenidor de la lenga occitana son estadas estructuradas a l'entorn de tres axes màgers dab los partenaris publics, associatius e privats mobilizats, declinats en objectius operacionaus.

Los dus purmèrs axes estrategics, hèra ligats, que pòrtan sus l'intensificacion de la demanda, puish, en miralh, suu manten e l'amelhoracion de l'auhèrta per tant qu'a la transmission amei la socializacion de la lenga occitana. Lo tresau axe estrategic, per tant qu'ad eth, que pòrta sus ua ambicion especifica de l'OPLO a acompanhar l'espelida d'experimentacions ligadas a la lenga occitana suu territòri interregionau, per fin de se deishar la libertat de trobar solucions navèras, tanben en provenença deu terren.

Axe 1 – Intensificar la demanda

Aqueth axe extrategic que's declina a l'entorn de tres objectius operacionaus tà l'OPLO :

➤ Amelhorar la reconeishençà de la lenga occitana :

Lo desvelopament deu nombre de locutors qu'ei intrinsecament ligat ad ua reconeishençà institucionau de la lenga occitana, tanplan a l'escala nacionau com locau, amei tanben ad ua reconeishençà per las familhas deus atots de la mestreja de la lenga. Qu'implica atau :

- un tribalh d'elaboracion d'un discors de pròva, assemblaire, pedagogic amei ciblat sus la lenga mei sos atots ;
- lo desvelopament d'ua politica partenariau tad ua reconeishençà acreishuda autanplan a l'escala locau coma nacionau ;

- accions de comunicacion de cap tau public gran, per fin de melhorar l'attractivitat de la lenga mei de la cultura occitanas.

➤ **Favorizar l'implicacion de l'Estat amei de las Collectivitats territoriaus**

De per lo son estatut juridic, l'OPLO que constitueish un lòc de concertacion permanenta enter l'Estat (mei que mei los ministeris de la Cultura amei de l'Educacion nacionau) amei las Regions que'u compausan. Aquò marca un saut qualitatiu dens l'encastre de l'estructuracion de la politica lingüistica publica e mei partenariau : Estat e Regions son amassats au sen d'ua medisha entitat, permetent atau de favorizar la presa en compte de las lengas regionaus peus diférents ministèris pertocats, autanplan d'un punt de vista juridic (aplicacion de las leis, decrets, convencions...) coma operacionau (encastres d'intervencion nacionaus, cridas a projèctes...). La politica lingüistica en favor de l'occitan estant ua competéncia partatjada, l'OPLO a tanben un ròtle mei larg de sensibilizacion e d'acompanhament deus elejuts mei administracions a l'entorn de las possibilitats d'accion en favor de la lenga occitana, tad un tribalh de transversalitat suus diférents camps de politicas publicas.

➤ **Comunicar autorn de l'auhèrt**

L'emergéncia d'un actor institucionau tau coma l'OPLO que permet de facilitar la centralizacion de dadas sus las auhèrtas de transmission mei de socializacion de la lenga a l'escala interregionau mei que mei mercés a la creacion d'un observatori de la lenga occitana o enqüèra, gràcia a la produccion de supòrts de comunicacion apropiables peus actors publics e privats.

Axe 2 – Mantiéner e amelhorar l'auhèrt

Aqueth axe estrategic que's declina a l'entorn de tres objectius operacionaus tà l'OPLO :

➤ **Acompanhar e sostiéner lo desenvolopament de l'ensenhament**

L'ensenhament qu'ei un sector d'intervencion estrategic tà l'Ofici, puishque respon directament a ua logica de transmission lingüistica a las joenas generacions. Lo son sostien que's pòt formalizar au còp tad un accompanhament a la formacion deus ensenhaires, tad un sostien financièr, reglementari e/o tecnic a la perenizacion mei au desenvolopament deus lòcs d'ensenhament e deus otis pedagogics. Que s'ageish en particular de s'apiejar suu deplegament d'un encastre contractuai sus la basa de la convencion signada lo 26 de genèr 2017 peu ministèri de l'Educacion nacionau, las Regions Novèla-Aquitània e Occitania amei l'Ofici public de la lenga occitana.

➤ **Ahortir mei acréisher los mejans dedicats a la lenga occitana**

Que s'ageish d'aumentar las capacitats d'intervencions umanas e financières au profieit de las accions miadas de cap tà la lenga occitana. Mantuns hons territoriaus, nacionaus o europeans que pòden perméter de sostiéner accions dedicadas au desenvolopament de las lengas regionaus : de paria dab los actors de terrenh concernits, l'OPLO que pòt participar o centralizar l'engenheria necessària tad aquera traca de projèctes.

➤ **Posicionar l'occitan dens l'environament pròche e favorizar l'expausicion en d'ua lenga rica de qualitat**

Que s'ageish d'emparar las accions visant end'ua auhèrt de lenga occitana au mei pròche deus territòris e de las familhas. La familia, de hèit, que constitueish lo purmèir cèrcle de transmission e d'usatge de l'occitan, en particular dab lo sostien de l'escòla. Que s'ageish alavetz d'installar, en complement de l'escòla, un environament favorable a l'usatge e mei la transmission de la lenga occitana au mei pròche de las familhas. Pr'ac har, partenariats dab las collectivitats e las associacions locaus que poderén estar creats e ahortits capvath lo temps.

D'un aute costat, que conven tanben d'esperlongar la reflexion e mei perseguir la produccion d'utís en vista de melhorar la correcccion fonologica, lexicala e sintaxica de la lenga transmesa e utilizada, dens un contèxte que la referéncia dita « d'usatge », qu'ei a díser portada peus locutors dits « naturaus » de l'occitan qu'ei en hòrt aflaquiment.

Axe 3 – Experimentar tralhas

Aqueth axe estrategic que's declina a l'entorn de duas miras operacionaus tà l'OPLO :

➤ **Ajudar a l'espelida de projèctes innovants e amassaires**

Maugrat un contèxte budgetari constrenhut, que pareish necessari de sostiéner l'espelida de navèths projèctes originaus e innovants, en particular los que permeten de crear ligam sociau e mei d'amassar un gran nombre d'actors e d'individús a l'entorn de la tematica de la lenga occitana. Que s'ageish d'acompanhar en particular los besonhs navèths e las navèras atentas e proposicions de la societat via dispositius incitatius suu territòri.


➤ **Acompanhar territòris motors dens la mesa en òbra d'accions experimentaus**

Las collectivitats territorialas voluntàrias diven poder estar acompañadas, dens l'encastre de las soas competéncias tau coma definidas per la lei NOTRE, end'ua presa en compte de la lenga occitana dens los sons dispositius de dret comun. De hèit, las collectivitats locaus son un relai de premèir plan per tant qu'au portatge de las politicas publicas au mei pròche deus ciutadans. Senhaletica e de las vias emei deus transpòrts en comun, personaus periescolars, politicas suu sociau e la solidaritat, petita enfança, etc... son autanplan de competéncias s'adreçant directament aus ciutadans amei podent integrar ua valorizacion de la lenga occitana.

Aqueths tres grans axes estrategics qu'estructuraràn lo funcionament e las modalitats d'intervencions de l'Ofici public de la lenga occitana tà las annadas a viéner : la declinason tecnica, en plan d'accion qu'ei presentada ací-après.



Lo plan d'accion de l'OPLO en un còp d'uèlh



Acompanhar e conselhar

Ficha-accion 1 – Ròtle d'animacion territoriau

 Sigle designant las proposicions directament sortidas deus talhèirs de concertacion

Descripcions	<p>De per la soa natura partenariala e lo son territòri estendut, l'OPLO es presdispausat tà :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Crear ligam enter los actors e har animacion de malhum ; • Aportar un sostien/engenharia (auprè de las associacions, collectivitats, servicis locaus de l'Estat...) entau desvelopament d'iniciativas locaus (mei que mei sus la visibilitat/audibilitat de la lenga capvath l'espaci public). 
Efèits atenduts	<p><i>Taus operators publics, privats e associatius :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – Ua milhora coneishençia e difusion de las informacions deu territòri ;  – Un reforçament deus ligams enter los actors sus l'espaci interregionau.  <p><i>Tà la populacion deus territòris :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – Lo desvelopament de projèctes a l'escala deus territòris ; – Ua visibilitat e coneishençia de l'autèrta suu territòr tau public gran e las collectivitats facilitada.
Lhevaders existents-	<ul style="list-style-type: none"> – Un hialat associatiu eterogenèu mes qui desvelòpa hèra de projèctes ; – Quauques territòris pròactius sus la question deu portatge de la lenga occitana (formalizacion de politicas publicas, budgèts dedicats a l'occitan...) ; – Ua autèrta d'ensenhament eterogrenèa mes en progression capvath las escòlas.
Actors	<p>Actors institucionaus : OPLO e los sos membres, EPCC Centre internacionau de recèrca e documentacion occitanas – Institut occitan de cultura (Cirdòc-InÒc), collectivitats territoriaus e organismes publics ;</p> <p>Actors associatius/privats obrant a la transmission e la socializacion de la lenga.</p>
Tralhas de finançament	<ul style="list-style-type: none"> – Mobilizacion de l'équipe de l'OPLO (budgèt de fonctionament) e deus servicis de l'Educacion nacionau se lo cas ei ; – Eventuaus cridas a projèctes tematics ; – segon los projèctes, recèrca d'eventuaus hons europeans.
Modalitats d'avaloracion	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Nombre de partenariats definits e mes en òbra ; ✓ Nombre de demandas d'informacions peu public gran o las collectivitats ; ✓ Nombre d'accions combinadas enter estructuras generadas per l'OPLO.
Mesa en òbra	<p>Nivèu de prioritat 1</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mobilizar/ahortir l'équipe de l'OPLO tà permetir un accompanhament mei performant de las collectivitats e deus operators ; • Organizar rencontres departamentaus dab los actors de terren, en tot se concentrar purmèr suus larès de mobilizacion (bassin d'escòlas bilingua / immersivas per exemple) ; • Elaborar e méter en òbra partenariats contractuaus a l'escala territoriau ; • Elaboracion d'un lòt de politica lingüistica e culturau a destinacion de las collectivitats de paria dab lo Cirdòc-InÒc.
	Nivèu de prioritat 2

Ficha-accion ↗ 2 – Ròtle d'expertisa e d'acompanhament

Descripcions	Dens l'encastre de las missions que'u son hidadas, l'OPLO endòrsa au còp un ròtle d'expertisa especifica au sector de l'ensenhament (seguit, d'acompanhament a la perenizacion de l'aufèrta e au ahortiment de la continuïtat de l'ensenhament), mes tanben, mei generaument de prospectiva e d'identificacion deus besonhs relativus au desvelopament de la lenga occitana.
Efèits esperats	<p>➤ Suu sector de l'ensenhament :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Un seguit deu desvelopament de l'aufèrta d'ensenhament en coeréncia dab lo quadre convencionau definit : poder objectivar las evolucions (nombre de mainatges, tipe d'ensenhament prodigat, acreishament de las ressorsas ensenhantas...) susl'ensemble deu territòri interregionau ; • Un ròtle de ligam enter las associacions de terren e l'Educacion nacionau ; • La mesa en plaça/participar ad instàncias de reflexion e d'analisi deus territòris regularas tad acompanhar lo desvelopament de l'aufèrta d'ensenhament ; • La participacion a la reflexion generau sus l'estatut de l'ensenhament de las lengas regionaus en França. <p>➤ De manièra generala :</p> <ul style="list-style-type: none"> • La formalizacion de las aisinas de seguit/de prospectiva sectoriaus partatjadas que permeten d'apuejar las reflexions tematicas
Lhevaders existents	<ul style="list-style-type: none"> – La convencion quadre deu 26 de genèr 2017 ; – Las convencions signadas sus las acadèmias de Bordèu mei de Lemòtges e en cors d'elaboracions tà las acadèmias de Montpelhièr, Tolosa e Peitius ; – Las instàncias de seguit de l'escala departamentau a l'escala interacademica ; – Un ligam dab lo Ministre e las cinc acadèmias concernidas per l'OPLO.
Actors	Actors institucionaus : l'OPLO e sos membres, mei que mei los servis de l'Educacion nacionau ; los Departaments e las autas collectivitat ; Actors publics/associatius e privats obrant tà la transmission e la socializacion de la lenga.
Tralhas de finançament	<ul style="list-style-type: none"> – Mobilizacion de l'équipe de l'OPLO (budget de fonctionament) e de sos membres, mei que mei los servis de l'Educacion nacionau ; – Programa d'activitat tà d'eventuaus cridas a projèctes tematics ; – segon los projèctes, recèrca d'eventuaus hons europeans, nacionaus o territoriaus.
Modalitats d'avaloracion	<p>➤ Suu sector de l'ensenhament :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Nombre de sites d'ensenhament oberts e nombre d'eslhèves formats per cada modalitat d'ensenhament ; ✓ Estat deu desplegament deus convencionaments « ensenhament » sus l'ensemble deu territòri ✓ Nombre d'ensenhaires agent beneficiat d'ua ajuda de l'OPLO (Borsa « Ensenhar ») ; ✓ Participacion a las instàncias de seguit de las convencions (CALR, comitats departamentaus, comitat de pilotatge) ; ✓ Nombre de resolucions de situacions criticas au par de l'ensenhament de l'occitan. <p>➤ De manièra generala:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Retorns deus utilizators sus las aisinas de seguit.
Mesa en òbra	<p>Nivèu de prioritat1</p> <p>➤ Suu sector de l'ensenhament :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Establiment d'un calendari estrategic d'intervencion de l'Ofici de hicar en regard deu desrotlament de las convencions mei de las escadenças fixadas peu ministeri de l'Educacion nacionau (temporalitats deus congeits de formacions/demandas de mutacions segon las acadèmias...) ;

	<ul style="list-style-type: none"> Finalizacion de l'anar de convencionament dens las acadèmias d'Occitania suu desvelopament de l'aufèrta d'ensenhamant ; Participacion aus diferents comitats e conselhs academics tà la mesa en òbra de las convencions ; recèrca de sosten deus servicis de l'Educacion nacionau mei deus autes operators ad un desvelopament de l'aufèrta d'ensenhamant de l'occitan ; Proposicion d'aisinas de comunicacion comuns tà l'ensenhamant de l'occitan en concertacion dab tots los actors qui, uei lo dia, ne'n produïsen. <p>➤ De manièra generala :</p> <ul style="list-style-type: none"> Elaboracion d'aisinas de seguit e de prospectiva adaptadas aus sectors estudiats.
Nivèu de prioritat 2	<p>➤ Suu sector de l'ensenhamant :</p> <ul style="list-style-type: none"> Finalizacion de l'anar de contractualizacion dens l'acadèmia de Peitius suu desvelopament de l'aufèrta d'ensenhamant ; Formalizacion deus purmèrs elements de seguit de l'aplicacion de las convencions dab los membres de l'OPLO, las autas collectivitats implicadas e de paria dab los malhums associatius ; Elaboracion de bilançs annaus, mei que mei dens l'encastre de las missions de l'OPLO au sen deu comitat de pilotatge interacademic.

Ficha-accion 3 - Ròtle d'experimentacion e de capitalizacion

Descripcion	<p>L'experimentacion qu'ei un axe estrategic tà l'OPLO e's pòt illustrar mei que mei per duas menas d'accions :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sosténer projèctes a l'entorn d'accions / lòcs / eveniments de transmission de la lenga, de vita sociau de la lenga e de produccion e difusion d'aisinas numericas. Aqueras experimentacions poderàn estar polarizadas a l'entorn de dues prioritats : l'ua, quantitativa, portant sus l'environament deu mainatge hora temps escolar, e/o l'auta, mei quantitativa, tocant las accions acaradas de cap tad un public larg ; • Desvelopar la recèrca de mejans e finançaments extèrnes (cridas a projèctes, hons europeans...), mei que mei sus projèctes d'envergadura regionau, nacionau véser internacionau.
Efèits esperats	<p>➤ Experimentacion :</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'innovacion a l'entorn de l'apprentissatge lingüistic via lo sostien ad iniciativas originaus ; • Lo desvelopament d'aisinas numericas tà l'apprentissatge/l'usatge de la lenga occitana ; • La recèrca d'articulacion entre la politica lingüistica e los autes camps de politicas publicas (cultura, turisme, esfèra economica...). <p>➤ Recèrca de mejans :</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'acreishament deus hons financiers disponibles en favor de la transmission e la socializacion de la lenga occitana.
Ihevaders existents	<p>➤ Experimentacion :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lòcs de vita sociau de la lenga variats de las foncions divèrsas (federacions d'associacions, cafès, ostaus culturaus...) ; • Operators de mei en mei virats de cap tà las tecnologias navèras tà la transmission de l'occitan (demanda importanta deus locutors mei aprenents a l'entorn deu desvelopament d'aisinas numericas). <p>➤ Recèrca de mejans :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dispositius europeans identificats (POCTEFA, ERASMUS+...) e de còps jà utilizats per l'OPLO
Actors	<ul style="list-style-type: none"> - Actors institucionaus : OPLO e sos membres amei eventualament partenaris institucionaus, per exemple lo Cirdòc-InÒc ; - Actors associatius/privats estructurants (mei que mei apoi possible deu Congrès permanent de la lenga occitana, en particular peus projèctes numerics).
Tralhas de finançament	<ul style="list-style-type: none"> - Mobilizacion de l'équipe de l'OPLO (budjèt de fonctionament) : - Finançaments extèrnes (europeans o autes) ; - Programa d'activitat de l'OPLO.
Modalitats d'avaloracion	<p>➤ Experimentacion :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Nombre de projèctes/experimentacions sostienuts ; ✓ Nombre d'actors beneficiaris deus projèctes (ex. : classas, associacions...) ; ✓ Impacte suus publics (nombre, modalitats d'exposicion a la lenga e tipologia de publics tocats au par deus objectius de cada accion...) ; ✓ Eventuai perenitat deus projèctes. <p>➤ Recèrca de mejans :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Nombre de projèctes portats e montants deus finançaments complementars obtenuts ; ✓ Nombre d'actors beneficiaris deus projèctes (ex. : classas, associacions...).
Mesa en obra	<p>Nivèu de prioritat 1</p> <p>➤ Experimentacion :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Elaborar e lançar ua/de las crida(s) a projèctes tematics ; <p>➤ Recèrca de mejans :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Identificar las sorsas de finançament extèrnes mobilizadissas tà la lenga occitana (per exemple programas europeans) ; • S'avanciar deus partenaris institucionaus/associatius o privats interessats per fin d'apitar projèctes conjunts ;
	Nivèu de prioritat 2

Observer e mesurar

Ficha-accion 4 – Mesurar la practica de la lenga

Descripcions	<p>Com estant organisme public interregionau, l'OPLO que diu méter a disposicion deus poders publics e deu public gran donadas sus la lenga occitana. Pr'aquò, que'u cau :</p> <ul style="list-style-type: none"> realizar periodicament un estudi sociolingüistic sus la transmission, los usatges e representacions de la lenga occitana sus l'ensemble deu territòri de l'OPLO ;  mesurar annaument las accions ligadas a la transmission e a l'usatge de la lenga occitana (observatori de la lenga occitana), dab oberturas sus l'observacion de las practicas culturaus de paria dab lo Cirdòc-InÒc.
Efèits esperats	<p><i>Entaus prescriptors de politicas publicas e los actors associatius e privats :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> La produccion de dadas permetent la construccion d'un discors de pròva apiejat de dadas tangibles e scientificas pertocant la transmission, la practica amei las representacions de la lenga occitana suu territòri interregionau ;  La mesura amei la publicizacion de las evolucions de la situacion de la lenga amei deus sons usatges. <p><i>Entau public gran :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> La construccion progressiva d'un observatori de la lenga en libre accès permetent de visualizar l'aufèrta de terren en tèrmes de transmission e socializacion de la lenga.
Lhevaders existents	<ul style="list-style-type: none"> De las precedentas enquèstas sociolingüísticas gavidadas per las èx-Regions Aquitània e Mieidia-Pirenèus en 2008, 2010, e, en 2018, per lo departament deus Pirenèus Atlantics ; De las dadas de terren a còps jà centralizadas per operators associatius o publics.
Actors	<p>Actors institucionaus : OPLO, Estat, Collectivitats territoriaus, relais hons europeans ; Autes actors : entitat cargada de l'estudi au tèrme de la mesa en concurréncia, actors associatius/privats mobilizats segon la metodologia adoptada.</p>
Tralhas de finançament	<ul style="list-style-type: none"> Mobilizacion de l'équipe de l'OPLO (budget de fonctionnement) ; Hons europeans mobilizadís (pas briga d'impacte suu programa d'activitat de l'OPLO) ; Mesura navèra au Budget Primitiu deus membres de l'Ofici (Estat e/o Regions).
Modalitats d'avaloracion	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Apropriacion deus resultats per las collectivitats, l'Estat, autas estructuras de dret public/privat, particulars ; ✓ Presa en compte per l'Unesco deus resultats obtienuts.
Mesa en obra	<p>Nivèu de prioritat 1</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Enquèsta sociolingüistica : <ul style="list-style-type: none"> Apitar un comitat de pilotatge includint los departaments voluntaris amei expèrts ; Elaborar un quasèrn de las cargas precis dab ua metodologia adaptada au territòri e aus enjòcs tot purmèr de la mesa en concurréncia tà seleccionar lo prestatari. ➤ Observatori : <ul style="list-style-type: none"> Méter a jorn las dadas pertocant l'aufèrta d'ensenhamant escolar de paria dab l'Educacion nacionau e los malhums associatius ; Completar e tornar actualizar las dadas sus l'aufèrta de cors taus adultes.
	<p>Nivèu de prioritat 2</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Enquesta sociolingüistica : <ul style="list-style-type: none"> Seguir l'estudi e publicizar los resultats de l'estudi tant au près deus operators associatius e privats tanplan coma deu mitan institucionau, véser deu public gran ; Escambiar dab los prescriptors de politicas lingüísticas per fin d'orientar las politicas au par de las informacions e resultats obtienuts. ➤ Observatori : <ul style="list-style-type: none"> Difusar e méter a disposicion las dadas gessidas de l'observatori de la lenga occitana.
	<p>Nivèu de prioritat 3</p> <ul style="list-style-type: none"> Completar l'observatori per de las dadas sus l'usatge/socializacion de la lenga occitana e sus las practicas culturaus occitanas (en ligam dab lo Cirdòc-InÒc tà la cultura).

Ficha-accion 5 – Apitar un dispositiu de concertacion permanenta

Descripcion	Dens lo silhatge de l'anament de concertacion ligat a l'elaboracion deu plan d'accion, perenizacion de la dinamica de concertacion e collaboracion dab los operators publics, associatius e privats agissent peu camp d'accion de l'OPLO.
Efèits esperat	Ua mei bona circulacion de l'informacion e un ahortiment de la cooperacion enter l'ensemble deus actors : <ul style="list-style-type: none"> • via la remontada de las informacions sus de las iniciativas miadas capvath lo territòri, la valorizacion d'accions sostienudas amei la remontada d'alèrtas eventuaus ; • via la presentacion regulara de las dadas d'activitat e de fonctionament de l'OPLO per fin de facilitar la comprehesion de la soa accion.
Lhevaders existent	– Un anament de concertacion arroñat via los talhèrs de tribalh e la concertacion numerica, miada dens l'encastre de l'elaboracion deu present plan d'accion.
Actors	OPLO e los sons membres (Estat, Regions) ; Los actors publics, associatius/privats obrant tà la transmission amei la socializacion de la lenga interessats per l'anament.
Tralhas de finançament	– Mobilizacion de l'équipe de l'OPLO (budget de fonctionnement) ;
Modalitats d'avaloracion	<p><i>Quantitativas :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Nombre de contribucions sus las aisinas mesas en plaça ; ✓ Mobilizacion a l'entorn deus temps de presentacion publica ; <p><i>Qualitativas :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Seguida balhada a las contribucions/iniciativas mesas en òbra.
Mesa en òbrae	Nivèu de prioritat 1 <ul style="list-style-type: none"> • Méter en òbra un dispositiu de concertacion permanenta de tipe patafòrma collaborativa ; • Publicar l'ensemble de las dadas d'activitat de l'OPLO e organizar annaument ua presentacion publica de l'activitat de l'estructura au près de las estructuras / publics mobilizats.
	Nivèu de prioritat 2 <ul style="list-style-type: none"> • Perseguir las accions engatjadas : bilanç deus apòrts deu dispositiu de concertacion permanenta e, s'ac cau, lancament d'un projècte d'experimentacion ligat ; • Har evoluïr s'ac cau lo format deus dispositius de collaboracion segon los besonhs.

Comunicar e har conéisher

Ficha-accion 6 – Rénder l'occitan attractiu : valorizar un discors de pròva tad amuishar los beneficis de la practica de la lenga e deu bilingüisme

Descripcion	<p>L'enjòc qu'ei de comunicar largament a l'entorn de la lenga occitana e aquò capvath tres axes :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1- Comunicar au près deu public gran (campanhas d'affichatge de sensibilizacion, preséncia de la lenga sus eveniments amassaires...) ; 2- Perméter ad un cadun d'estar ambassador de la lenga (per exemple, en tot crear un lòt de communicacion, un labèl afectiu apropiadís per las collectivitats, los operators...) ; 3- Sensibilizar las institucions e las collectivitats a la lenga occitana e mei sos atots. 				
Efèits esperats	<p><i>Taus prescriptors de politicas publicas e los actors associatius e privats :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • De las aisinas de comunicacion adaptats ; • Ua conscientizacion progressiva de las institucions e collectivitats. <p><i>Tau public gran :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Amelhorar las representacions actuaus de la lenga ; • Ua visibilitat e ua exposicion acreishuda a l'occitan tau public gran. 				
Lhevaders existents e constatacions	<ul style="list-style-type: none"> – Pas o chic de campanhas de comunicacion generalistas en favor de la lenga ; – Comunicacions sectoriaus carrejadas per malhums associatius o institucions sus lo lor territòri d'accion ; – Mejans tecnics e supòrts de difusion importants au sen deus membres de l'OPLO ; – Apeténcia d'udas collectivitats (mei que mei departaments) tad aisinas de comunicacion ligadas a la lenga occitana ; – Ua equipa de l'OPLO provedida a l'orizon de 2019 tad assegurar ua mei bona preséncia de terren, au près deus operators amei de las Collectivitats e institucions. 				
Actors	<p>OPLO e los sons membres (Estat, Regions) ;</p> <p>Actors publics, associatius/privats obrant tà la transmission e la socializacion de la lenga interessats per l'anament ;</p> <p>Prestataris tecnics tà l'elaboracion d'aisinas de comunicacion.</p>				
Tralhas de finançament	<ul style="list-style-type: none"> – Mobilizacion de l'equipa de l'OPLO (budgèt de fonctionament) ; – Mesura navèra au Budgèt Primitiu deus membres de l'Ofici (Estat e/o Regions) suu budgèt de fonctionament de l'OPLO ; – Eventuaus cofinançaments dab d'autas institucions o collectivitats. 				
Modalitats d'avaloracion	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Territòris tocats e supòrts de comunicacion : Nombre de collectivitats agent difusat elements de comunicacion... ✓ Qualitat deus Relais/Mediatizacion a l'entorn d'aquestes dispositius ; ✓ Retorns qualitatius sus las aisinas propausadas a las Collectivitats e/o aus operators ; ✓ Navèras presas de contacte dab institucions/Collectivitats ; ✓ Projèctes navèths carrejats peus poders publics en ligam dab la lenga occitana ; ✓ Visibilitat de la lenga occitana a l'escadença d'eveniments amassaires. 				
Mesa en òbra	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">Nivèu de prioritat 1</td><td> <ul style="list-style-type: none"> • Tribalhar tecnicament au lancament de las òbras de comunicacion (extèrnalizacion de prestacions, pilotatge...) ; • Elaborar aisinas de comunicacion ; • Deplegar ua campanha de sensibilizacion au public gran. </td></tr> <tr> <td>Nivèu de prioritat 2</td><td> <ul style="list-style-type: none"> • Acompanhar a l'apropiacion de las aisinas (lòts de comunicacion...) ; • Mesa en plaça d'informacion aus elejuts territoriaus e nacionaus qu'an idèia de sensibilizar a la question de la lenga occitana ; • Avalorar annaument las accions miadas. </td></tr> </table>	Nivèu de prioritat 1	<ul style="list-style-type: none"> • Tribalhar tecnicament au lancament de las òbras de comunicacion (extèrnalizacion de prestacions, pilotatge...) ; • Elaborar aisinas de comunicacion ; • Deplegar ua campanha de sensibilizacion au public gran. 	Nivèu de prioritat 2	<ul style="list-style-type: none"> • Acompanhar a l'apropiacion de las aisinas (lòts de comunicacion...) ; • Mesa en plaça d'informacion aus elejuts territoriaus e nacionaus qu'an idèia de sensibilizar a la question de la lenga occitana ; • Avalorar annaument las accions miadas.
Nivèu de prioritat 1	<ul style="list-style-type: none"> • Tribalhar tecnicament au lancament de las òbras de comunicacion (extèrnalizacion de prestacions, pilotatge...) ; • Elaborar aisinas de comunicacion ; • Deplegar ua campanha de sensibilizacion au public gran. 				
Nivèu de prioritat 2	<ul style="list-style-type: none"> • Acompanhar a l'apropiacion de las aisinas (lòts de comunicacion...) ; • Mesa en plaça d'informacion aus elejuts territoriaus e nacionaus qu'an idèia de sensibilizar a la question de la lenga occitana ; • Avalorar annaument las accions miadas. 				

Ficha-accion 7 – Har conéisher l'OPLO amei lo son ròtle

Descripcions	Pr'amor de sa creacion recenta, l'OPLO a chic comunicat sus la soa natura, lo son ròtle apuish las soas accions dinc a uei lo dia. L'enjòc qu'ei d'ara enlà d'ahortir la soa plaça com estant actor public interregionau.	
Efèits esperats	<ul style="list-style-type: none"> – en tot centralizar las informacions relatives a l'accion de l'Ofici, la politica lingüistica, las evolucions juridicas mei institucionaus, amei tanben las dadas de terren ; • en rénder accessiblas las informacions aquestas amei se podent emparar aus actors segon los sons besonhs. 	
Lhevaders existents	<ul style="list-style-type: none"> – Ua clarificacion deu ròtle de l'OPLO taus partenaris institucionaus, amei tanplan taus operators privats amei associatius ;  – Ua pòrta d'entrada unenca taus projèctes ligats a la lenga a l'escala interregionau ; – Ua mei bona coneishença de las accions miadas per l'ensemble deus actors de la lenga occitana au près deu public gran. 	
Actors	OPLO amei los sons membres (Estat, Regions).	
Tralhas de finançamen	<ul style="list-style-type: none"> – Budgèt de funcionament de l'OPLO ; – Mobilizacion de l'equipa. 	
Modalitats d'avaloracion	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Mesura de la difusion deus supòrts produsits. 	
Mesa en òbra	Nivèu de prioritat 1	<ul style="list-style-type: none"> • Dotar l'OPLO d'aisinas de comunicacion/de presentacion claras e eficaças (plaqueta, site internet, document presentant l'ensemble deus dispositius d'ajudas de l'Ofici...) ; • Apitar ua estrategia premsa.
	Nivèu de prioritat 2	<ul style="list-style-type: none"> • Crear ua letra regulara de comunicacion a l'entorn de las accions de l'Ofici ; • Rénder efectiva la preséncia de l'OPLO mei de las soas accions sus internet amei los malhums sociaus.

Ficha-accion ↗ 8 – Aviar ua politica partenariau dab los organismes public d'interès tà la valorizacion de la lenga

Descripcion	Hòrt d'estructuras publicas, o privadas òbran peu maine de la politica lingüistica o dens sectors dont i son ligats. Per tant d'ahortir la preséncia de la question lingüistica, mei que mei dens las politicas publicas, ua politica partenariau diu estar mesa en plaça dab los autes oficis o estructuras publicas en carga de politicas relativas a las lengas regionaus, amei tanben dab organismes non especializats sus las lengas regionaus que poirén valorizar l'interès portat a la lenga occitana.
Efèits esperats	<ul style="list-style-type: none"> – La mesa en plaça d'accions d'envergadura nacionau dab partenaris publics o privats (autes oficis publics mei que mei) : òbras juridicas nacionaus... – Un tribalh en transversalitat dab los actors publics estructurants, mei que mei lo Cirdòc-InÒc, amei tanben organismes non especializats sus las lengas regionaus ; – De las accions a l'un còp taus operatos, amei tanben entà portar la lenga au près d'un public larg.
Lhevaders existents	<ul style="list-style-type: none"> – Nombrosas estructuras intervenent dens lo camp de la politica lingüistica occitana ; – Purmèras cooperacions tecnicas mesas en plaça dab d'autes oficis ; – Istorics de tribalh deus Conselhs Regionaus dab certanas estructuras ;
Actor	OPLO e los sos membres (Estat, Regions) ; Los actors publics, associatius/privats obrant en ligam dab lo camp de las politicas lingüísticas interessats per l'anament.
Tralhas de finançament	<ul style="list-style-type: none"> – Budgèt de funcionament de l'OPLO ; – Mobilizacion de l'équipe ; – Eventuaus hons exteriors.
Modalitats d'avaloracion	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Natura, nombre, eficiéncia amei perenitat deus partenariats engatjats ; ✓ Punts regulars dab los partenaris tad assegurar un desplegament coerent de las accions.
Mesa en òbra	<p>Nivèu de prioritat 1</p> <ul style="list-style-type: none"> • Identificar e priorizar partenariats (oficis publics, institucions, ONISEP...), tot purmèr dab las Regions e l'Estat ; • Aviar deus purmèrs encontres apuish definir modalitats de tribalh conjuntas ; • Aviar las purmèras accions partenariaus (ONISEP...).
	<p>Nivèu de prioritat 2</p> <ul style="list-style-type: none"> • Propausar a l'Estat amei a las autas institucions en carga de la politica lingüistica (Oficis d'autas lengas regionas) de tribalhar en mitan escolar, en tot emparà's aus differents estudis miats peus uns e meus autes ; • Tribalhar en ligam dab lo Cirdòc-InÒc per fin d'ahortir las sinergias lenga/cultura occitana au travèrs de las accions miadas ; • Har lo bilanç de las purmèras accions.

Sostiéner las accions de terren

Ficha-accion ↗ 9 – Sostiéner l'ensenhament escolar

Descripcio	Dens l'encastre d'un sostien a la dinamica de transmission de la lenga occitana axat sus las joenas generacions, l'ensenhament de la lenga au près de las joenas generacions qu'eï ua accion essenciau. Aqueth sostien que pren mantuas fòrmas : <ul style="list-style-type: none">• un tribalh d'engenheria en ligam damb las associacions, las Collectivitats, l'Educacion nacionau o los establimet publics pertocats ; • un sostien financèr especific ; • Lo sostien a la produccion de materiau pedagogic¹.		
Efèits esperat	<ul style="list-style-type: none"> – Ua adequacion ahortida enter las realitats e besonhs deu terren amei l'accion de l'Estat ; – Ua consolidacion de l'aufèrta existente amei un desenvolapament de l'aufèrta dens las differentas modalitats d'ensenhaments, tot purmèr l'ensenhament bilingüe (ensenhament immersiu, de paritat orària, ahortit, opcionau, ensenhament superior...) ; – La valorizacion deus desbocats professionaus ligats a la lenga e a la cultura occitanas (mei bona correspondéncia enter l'aufèrta e la demanda) ; – Ua aumentacion deu nombre d'eslhèves formats ; – Un desenvolapament de l'aufèrta d'ensenhament, bilingüe mei que mei, au licèu ; – Ua estructura engatjada sus la produccion e la difusion de materiau pedagogic. 		
Lhevaders existents	<ul style="list-style-type: none"> – De las convencions signadas a l'escala ministerial amei dens las acadèmias de Bordèu e Lemòtges e en cors d'elaboracion dens las acadèmias de Montpelhièr, Peitius e Tolosa ; – Deus malhums associatius implicats significativament suu terren ; – Un encargat de mission dedicat au sector de l'ensenhament au sen de l'Ofici ; – Un ligam entre l'OPLO, lo Ministère e las cinc Acadèmias caperadas per l'OPLO. 		
Actors	<ul style="list-style-type: none"> – OPLO e sos membres (Estat, Regions), collectivitats territorials mobilizadas ; – Servicis desconcentrats de l'Educacion nacionau ; – Operators publics o associatius obrant sus la tematica de l'ensenhament de la lenga occitana a las joenas generacions ; – Malhum Canopé (Cap'òc) 		
Tralhas de finançament	<ul style="list-style-type: none"> – Mobilizacion de l'equipa de l'OPLO (budget de fonctionament) – Programa budgetari d'activitat de l'OPLO ; – S'ac cau, mesura navèra au Budget Primitiu deus membres de l'Ofici (Estat e/o Regions) ; – Eventuaus cofinancaments dab d'autas institucions o collectivitats (dont forfèit escolar) ; – Recèrcas de hons (DGESCO, europeans...). 		
Modalitats d'avaloracion	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Evolucion de l'aufèrta d'ensenhament quantitativa (sites d'ensenhaments, efectius pertocats...) e qualitativa (continuitat deus cursus, modalitats d'ensenhament...) ; ✓ Evolucion deu nombre d'eslhèves e estudiants formats e deu nivèu atenhat en lenga occitana ; ✓ Evolucion deu nombre de cors per adultes adorsats a las escòlas propausant un ensenhament, mei que mei aus parents d'eslhèves ; ✓ Evolucion de las dotacions a las operacions ; ✓ Evolucion de la difusion deu materiau pedagogic. 		
Mesa en òbra	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">Nivèu de prioritat 1</td><td> <p>➤ Òbras tematicas :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apuejar los servicis de l'Estat e las Collectivitats territorials tà desvelopar las formacions en mitan escolar ; • Acompanhar los malhums d'escòlas sus la question deu pagament deu forfèit escolar ; </td></tr> </table>	Nivèu de prioritat 1	<p>➤ Òbras tematicas :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apuejar los servicis de l'Estat e las Collectivitats territorials tà desvelopar las formacions en mitan escolar ; • Acompanhar los malhums d'escòlas sus la question deu pagament deu forfèit escolar ;
Nivèu de prioritat 1	<p>➤ Òbras tematicas :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apuejar los servicis de l'Estat e las Collectivitats territorials tà desvelopar las formacions en mitan escolar ; • Acompanhar los malhums d'escòlas sus la question deu pagament deu forfèit escolar ; 		

¹Materiau pedagogic : materiau qu'a per foncion de transmèter ensenhaments a las personas.

	<p>➤ Ligams aus operators :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Convencionar dab los malhums Òc-Bi e Calandreta per fin d'amelhorar lo desvelopament de las classas bilinguas ; • Tribalhar, en ligam dab lo malhum Calandreta e los autes nivèus de collectivitats, a la criterizacion de las subvencions.
Nivèu de prioritat 2	<p>➤ Ligams aus operators :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Convencionar dab lo malhum Canopé – Cap'Òc suu sostien a la produccion e la difusion de materiau pedagogic ; • Sostiéner los establiments de formacion superioras per fin qu'intègren formacions a l'occitan.

Ficha-accion 10 – Sostiéner la formacion taus adultes

Descripcion	<p>En tèrmis de formacion taus adultes, l'OPLO interviene sus duas partidas :</p> <ul style="list-style-type: none"> • lo sostien a la formacion de futurs professionaus en lenga occitana via dispositius de sostien a las universitats e establiments superiors, amei borsas iniciativas taus estudiantes e los professors se destinant ad enseñar en occitan ; • las formacions ditas d'interès personau, a saber los estagis, los cors d'occitan e talhèrs de conversacion taus adultes que's pòden esventualamente articular dab lo passatge deu Diplòma de Competéncia en Lenga.
Efèits esperats	<ul style="list-style-type: none"> - ua aumentacion deu nombre de personas adultas dens lo cas de parlar occitan e que l'utilizan a de bonas ; - ua aumentacion deu nombre de professors en lenga occitana ; - ua mei bona formacion deus parents deus eslhèves de las escòlas dispensant un ensenhamant de l'occitan, per fin d'ahortir l'usatge de l'occitan en familia e dens l'environament pròche de l'escòla ; - ua aumentacion deu nivèu generau de las capacitats lingüisticas en occitan.
Lhevaders existents	<ul style="list-style-type: none"> - pòstes aus concors de professors en occitan amei ua aufèrta dens las filières de l'ensenhamant superior ; - associacions implantadas locaument dab formators e professors en lenga occitana ; - un sostien de las collectivitat locaus per tant qu'ad aquò ; - un desenvolupament de l'aufèrta d'ensenhamant bilingüe e donc deus besonhs deus parents d'eslhèves.
Actors	<ul style="list-style-type: none"> - OPLO e los sos membres (Estat, Regions), mei que mei los servicis desconcentrats de l'Educacion nacionau (DAFPENS) ; - Operators publics, associacions amei privats dispensant formacions taus adultes e a la lenga occitana, dab lo sostien tecnic/financèr de l'OPLO.
Tralhas de finançament	<ul style="list-style-type: none"> - Mobilizacion de l'équipe de l'OPLO (budget de fonctionnement) ; - Programa budgetari d'activitat de l'OPLO ; - S'ac cau, mesura navèra au Budget Primitiu deus membres de l'Ofici (Estat e/o Regions) ; - Eventuaus cofinançaments dab d'autas institucions o collectivitat.
Modalitats d'avaloracion	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Evolucion de l'aufèrta de cors e talhèrs taus adultes quantitativa (lòcs d'ensenhamant...) e qualitativa (nivèu de lenga) ; ✓ Evolucion quantitativa e qualitativa de la ressorsa ensenhanta e d'enquadrament ; ✓ Evolucion deu nombre d'adultes formats e deu nivèu atenut en lenga occitana ; ✓ Evolucion quantitativa e qualitativa de la ressorsa formadora e d'enquadrament ; ✓ Nombre de personas agent beneficiat de sostien de l'OPLO tau passatge deu DCL ; ✓ Evolucion de las dotacions a las operacions.
Mesa en obra	<p>Nivèu de prioritat 1</p> <p>➤ Tà la formacion deus ensenhaires :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apoiar los anaments cercant a la formacion deus futurs professors d'occitan : sostien a las formacions superiores (universitats e instituts universitaris) o a las estructuras qui acompañan aqueras formacions ; • Alargar los dispositius de las borsas Ensenhar aus professors en Occitania e s'ac cau las formacions deus professors preparant ua abilitacion ad enseñar en occitan. <p>➤ Tà las formacions d'interès personau :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Organizar ua collècta precisa de las informacions pertocant los cors suu territòri ; • Acompanhar lo passatge deu Diplòma de Competéncia en Lenga tà las personas desirant valorizar l'occitan dens l'encastre professional ; • Sostiéner las formacions a la lenga occitana.
Nivèu de prioritat 2	<p>➤ Tà la formacion deus ensenhaires :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Avalorar lo dispositiu de las Borsas Ensenhar ; • Seguir e har lo bilanç de las accions dab las estructuras propausant formacions superiores <p>➤ Tà las formacions d'interès personau :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tribalhar a l'entorn de la criterizacion de las subvencions sus las formacions d'interès personau.

Ficha-accion 11 – Sostiéner las aisinas de regulacion e de socializacion de la lenga

Descripcion	<p>En mei deu sostien a la transmission <i>stricto sensu</i> de la lenga occitana, l'OPLO apieja mantuas tracas d'aisinas de regulacion e de socializacion de la lenga :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 - las aisinas de regulacion lingüistica, mei que mei numericas, au travèrs d'un sostien au Congrès permanent de la lenga occitana, 2 - los mèdias en lenga occitana (hora premsa e hora edicion) <p>D'autas iniciativas de socializacion de la lenga (senhaletica...) poiràn estar acompañadas per l'OPLO com estant informator o per fin d'experimentacions (cf Accion 3)</p>
Efèits esperats	<ul style="list-style-type: none"> - Ua aumentacion de la visibilitat (e audibilitat) de la lenga occitana au près du public gran ; - Ua mei bona coneishençça de la lenga occitana e ua mei bona difusion d'aisinas permetent la soa coneishençça e la soa transmission.
Lhevaders existents	<ul style="list-style-type: none"> - Mèdias productors e difusaires de contienuts en lenga occitana amei deus mèdias potenciaument interessats tad en produsir mei ne'n difusar ; - Ua estuctura dedicada a la regulacion de la lenga occitana, mei que mei tà la produccion d'aisinas de coneishençça de la lenga.
Actors	<ul style="list-style-type: none"> - OPLO e los sons membres (Estat, Regions), los Comitats Tecnics Audiovisuaus ; - Lo Congrès permanent de la lenga occitana ; - Los mèdias difusant mei que mei en occitan amei los autes mèdias voluntaris.
Tralhas de finançament	<ul style="list-style-type: none"> - Mobilizacion de l'equipa de l'OPLO (budget de fonctionament) ; - Programa budgetari d'activitat de l'OPLO ; - S'ac cau, mesura navèra au Budget Primitiu deus membres de l'Ofici (Estat e/o Regions) ; - Eventuaus cofinancaments dab d'autas institucions o collectivitatias ; - Recèrcas de hons (DGESCO, europeans...).
Modalitats d'avaloracion	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Evolucion de las dotacions a las operacions ; ✓ Evolucion deu nombre de personas fisicas beneficiàrias de las operacions ; ✓ Nombre d'utilizators d'aisinas numericas de socializacion de la lenga ; ✓ Sondatges regulars permetent d'avalorar l'audiéncia d'aquestes mèdias.
Mesa en òbra	<p>Nivèu de prioritat 1</p> <p>Sostiéner los projèctes dens l'amira de produsir e difusar aisinas de socializacion de la lenga</p>
	<p>Nivèu de prioritat 2</p> <p>➤ Ligams aus operators :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Convencionar dab lo Congrès permanent de la lenga occitana suu sostien a la normalizacion de la lenga amei a la produccion d'aisinas visant a la soa coneishençça ; • Òbras a l'entorn de la criterizacion de las subvencions aus mèdias, mei que mei a las ràdios.

Ficha-accion ➔ 12 – Sostiéner los projèctes amassaires e mobilizators deus territòris au profieit de la lenga

Descripcion	Dens l'amira de har acréisher lo nombre de locutors actius, qu'ei essenciau de poder mobilizar un public larg, au travèrs de las accions miadas regularament a l'escala deus territòris (mesa en comun de servis tad associacions, lòcs ressorsas...), mes tanben projèctes fortamente amassaires e mobilizators mei pontuaus a l'entorn de la transmission de la lenga occitana (manifestacion com La Passem...). La transversalitat deus projèctes concernits (en tèrme de sectors d'activitat, de sectors geografics o de publics) ne'n hèn aisinas d'obertura e de valorizacion de la lenga occitana importantas : l'OPLO que pòt, segon los besonhs e las soas capacitat d'accions, posicionar's sia en tèrmes d'acompanhament tecnic, sia en tèrmes d'acompanhament financèr.				
Efèits esperats	<ul style="list-style-type: none"> - Ua mei bona mobilizacion de la population, de las associacions e collectivitats locaus deus territòris pertocats au profieit d'accions de transmission e de socializacion de la lenga occitana ; - Ua mei bona preséncia de la lenga occitana en dehòra e l'establimet escolar e accessible aus publics escolars e mei aus parents ; - Ua mei bona coordinacion enter los actors a l'escala territoriau e tanben en d'ua escala mei larga. 				
Lhevaders existents	<ul style="list-style-type: none"> - Las associacions e actors locaus a còps federats au sen de malhums sectoriaus, territoriaus o interregionaus ; - Un malhum de classas bilinguas en desvelopament regular ; - Un arcuelh favorable de las collectivitats locaus e de la societat civila en generau. 				
Actors	<ul style="list-style-type: none"> - OPLO e autas collectivitats territoriaus tau sostiene las accions territoriaus ; - Los operators locaus associatius e mei generaument los pairs e la societat civila dab lo sostien tecnic/financèr de l'OPLO, e mei que, quan ac cau, los servis tecnicos de las DRACs, de las Regions e lo Cirdòc-InÒc taus aspèctes culturals ; 				
Tralhas de finançamen	<ul style="list-style-type: none"> - Mobilizacion de l'équipa de l'OPLO (budgèt de fonctionament) ; - Programa budgetari d'activitat de l'OPLO ; - Eventualament mesura navèra au Budgèt Primitiu deus membres de l'Ofici (Estat e/o Regions) - Eventuaus cofinançaments dab d'autas institucions o collectivitats. 				
Modalitats d'avaloracion	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Evolucion de las dotacions a las operacions territoriaus ; ✓ Nombre de personas beneficiàrias de las accions territoriaus e retombadas mediaticas o au près deus publics concernits ; ✓ Nombre de personas, d'estructuras e de collectivitats mobilizadas. 				
Mesa en òbra	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Nivèu de prioritat 1</td><td>Sostiéner las iniciativas permetent de crear ua dimanica a l'entorn de la lenga occitana : eveniments amassaires pontuaus o permanents o estructuras ressorsas tad associacions de terren.</td></tr> <tr> <td>Nivèu de prioritat 2</td><td>Criterizar las accions territoriaus miadas tot au long de l'annada e que permeten lo desvelopament de l'usatge locau de la lenga occitana per fin de permetre mei que mei de las mei plan articular dab las formacions au sen deus establiments escolars.</td></tr> </table>	Nivèu de prioritat 1	Sostiéner las iniciativas permetent de crear ua dimanica a l'entorn de la lenga occitana : eveniments amassaires pontuaus o permanents o estructuras ressorsas tad associacions de terren.	Nivèu de prioritat 2	Criterizar las accions territoriaus miadas tot au long de l'annada e que permeten lo desvelopament de l'usatge locau de la lenga occitana per fin de permetre mei que mei de las mei plan articular dab las formacions au sen deus establiments escolars.
Nivèu de prioritat 1	Sostiéner las iniciativas permetent de crear ua dimanica a l'entorn de la lenga occitana : eveniments amassaires pontuaus o permanents o estructuras ressorsas tad associacions de terren.				
Nivèu de prioritat 2	Criterizar las accions territoriaus miadas tot au long de l'annada e que permeten lo desvelopament de l'usatge locau de la lenga occitana per fin de permetre mei que mei de las mei plan articular dab las formacions au sen deus establiments escolars.				